


Wildblumensamen für den eigenen Garten

Durch eine Zusammenarbeit im Klimaschutzbereich bieten die Gemeinden Kalbach und Eichenzell ab sofort kostenlose Wildblumensamen für alle Bürgerinnen und Bürger im jeweiligen Bürgerbüro an. Die Saatgutmischung "Schmetterlings- und Wildbienenbaum" ist an unsere Region angepasst und stellt ein reichhaltiges Nahrungsangebot für die heimischen Insekten dar. In der Saatgutmischung enthalten ist z. B. der Gewöhnliche Natternkopf. Dieser ist eine wichtige Nahrungsquelle für die Natternkopf-Mauerbiene, die auf den Natternkopf spezialisiert ist und nur diesen Pollen zur Brutversorgung nutzt. Durch die Aussaat der Wildblumensamen helfen Sie aktiv dem lokalen Naturschutz! Auf der nachfolgenden Seite finden Sie weitergehende Informationen zum Saatgut.

Säen Sie am besten von März bis Mai oder von August bis Mitte Oktober an einem sonnigen Standort, indem Sie die Samen gleichmäßig auf offenen, feinkrümeligen Boden aufbringen, andrücken und ca. 6 Wochen feucht halten. Das Saatgut nicht einarbeiten (Lichtkeimer). Bei durchgehender Feuchtigkeit dauert es bis zur Keimung ca. 3-5 Wochen.

Wichtig: Blühwiese über den Winter stehen lassen, da dies ein wichtiger Rückzugsort für Insekten ist!



Nr. 8 Schmetterlings- und Wildbienenbaum 2025**Ursprungsgebiet (UG) 21**

Hessisches Bergland und angrenzende

Ansaatzstärke: 1-2 g/m² (10-20 kg/ha)**Im Fall von abweichenden Herkünften:****Ansaatz in der freien Landschaft nur mit Genehmigung der Naturschutzbehörde!****Rieger-Hofmann® GmbH**Samen und Pflanzen gebietseigener
Wildblumen und WildgräserRieger-Hofmann GmbH In den Wildblumen 7-13
74572 Blaubeuren-RaboldshausenTel. 07952 / 921 889-0 Fax 07952 / 921 889-99
info@rieger-hofmann.de / www.rieger-hofmann.de

Wildblumen 100%		%	Herkunft
Botanischer Name	Deutscher Name		
Achillea millefolium	Gewöhnliche Schafgarbe	1,20	UG 21
Agrimonia eupatoria	Kleiner Odermennig	4,00	UG 21
Ballota nigra	Gewöhnliche Schwarznessel	0,20	UG 11
Barbarea vulgaris	Echtes Barbarakraut	2,00	UG 09
Betonica officinalis	Heilziest	1,00	UG 07
Campanula patula	Wiesen-Glockenblume	0,10	UG 11
Campanula rotundifolia	Rundblättrige Glockenblume	0,10	UG 21
Campanula trachelium	Nesselblättrige Glockenblume	0,20	UG 21
Carduus nutans	Nickende Kratzdistel	0,50	UG 11
Centaurea cyanus	Kornblume	7,00	UG 21
Centaurea jacea	Wiesen-Flockenblume	6,00	UG 21
Centaurea scabiosa	Skabiosen-Flockenblume	2,00	UG 21
Cichorium intybus	Gewöhnliche Wegwarte	3,00	UG 21
Clinopodium vulgare	Gewöhnlicher Wirbeldost	1,00	UG 21
Daucus carota	Wilde Möhre	2,50	UG 07
Dianthus carthusianorum	Kartäusernelke	1,50	UG 21
Dipsacus fullonum	Wilde Karde	0,30	UG 07
Echium vulgare	Gewöhnlicher Natternkopf	2,00	UG 21
Galium album	Weißes Labkraut	3,00	UG 21
Galium verum	Echtes Labkraut	3,00	UG 21
Heracleum sphondylium	Wiesen-Bärenklau	0,50	UG 21
Hypericum perforatum	Echtes Johanniskraut	2,00	UG 07
Hypochaeris radicata	Gewöhnliches Ferkelkraut	1,00	UG 07
Knautia arvensis	Acker-Witwenblume	2,00	UG 21
Leucanthemum ircutianum/vulgare	Wiesen-Margerite	3,00	UG 21
Linaria vulgaris	Gewöhnliches Leinkraut	0,20	UG 09
Lotus pedunculatus	Sumpfschotenklee	2,00	UG 11
Lychnis viscaria	Pechnelke	1,00	UG 15
Malva moschata	Moschus-Malve	7,00	UG 11
Malva sylvestris	Wilde Malve	3,50	UG 05
Origanum vulgare	Gewöhnlicher Dost	0,40	UG 21
Papaver rhoeas	Klatschmohn	2,00	UG 21
Pastinaca sativa	Gewöhnlicher Pastinak	1,00	UG 21
Picris hieracioides	Gewöhnliches Bitterkraut	0,40	UG 21
Plantago lanceolata	Spitzwegerich	3,00	UG 21
Potentilla argentea	Silber- Fingerkraut	1,00	UG 09
Prunella vulgaris	Gewöhnliche Braunelle	4,50	UG 21
Salvia pratensis	Wiesen-Salbei	4,60	UG 21
Saponaria officinalis	Echtes Seifenkraut	1,50	UG 05
Scabiosa columbaria	Tauben-Skabiose	0,50	UG 06
Scorzoneroide autumnalis	Herbst-Löwenzahn	0,30	UG 21
Scrophularia nodosa	Knoten-Braunwurz	1,00	UG 09
Silene dioica	Rote Lichtnelke	2,50	UG 05
Silene latifolia ssp. alba	Weißer Lichtnelke	3,30	UG 21
Silene vulgaris	Gewöhnliches Leimkraut	4,00	UG 21
Sinapis arvensis	Ackersenf	2,00	UG 06
Solidago virgaurea	Gewöhnliche Goldrute	0,30	UG 06
Stachys sylvatica	Wald-Ziest	0,30	UG 06
Tanacetum vulgare	Rainfarn	0,10	UG 07
Tragopogon pratensis	Wiesen-Bocksbart	1,50	UG 21
Trifolium medium	Mittlerer Klee	0,50	UG 11
Verbascum thapsus	Kleinblütige Königskerze	1,00	UG 07
Viola arvensis	Acker-Veilchen	1,50	UG 21
		100,00	